

Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj Prijestonice

C E T I N J E
Ul. Bajova br.2.

PREDMET: Obavještenje o ponovnom otpočinjanju obavljanja ugostiteljske djelatnosti:

(vrsta i naziv ugostiteljskog objekta)

(adresa ugostiteljskog objekta)

(zaokružiti)

- a. pravno lice,
- b. privredno društvo,
- c. preduzetnik,
- d. fizičko lice

U navedenom ugostiteljskom objektu djelatnost se obavlja na osnovu odobrenja Sekretarijata

_____ broj _____ od _____ godine.

Datum ponovnog otpočinjanja obavljanja ugostiteljske djelatnosti je _____ godine, a nakon privremenog prestanka obavljanja djelatnosti koji je trajao od _____ godine po pisanom obavještenju broj _____ od _____ godine predatom ovom Sekretarijatu.

Uz obavještenje prilažem:

1. uplatnicu - Lokalna administrativna taksa za obavještenje u iznosu od 2,00€ na ž.r. Budžeta Prijestonice Cetinje br. 540-3106777-59.

NAPOMENA: Ovo obavještenje se podnosi

3 (tri) dana prije ili najkasnije danom ponovnog otpočinjanja obavljanja ugostiteljske djelatnosti.

M.P.

PODNOŠILAC OBAVJEŠTENJA,

/naziv privrednog društva, pravnog lica,
ime i prezime preduzetnika,
ime i prezime fizičkog lica/

/potpis odgovornog lica,
potpis preduzetnika,
potpis fizičkog lica/

/matični broj / / JMBG /

/adresa, mobilni/fiksni telefon/